

N/A

CDCV857DGG

Karolo ea Karolo:

CDCV857DGG

Moetsi / Mochini:

N/A

Tlhaloso ea Sehlahisoa

IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP

Datasheets:

Boemo ba RoHS

 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Sekepe se Tsoang ho

Hong Kong

Tsela ea Shipment

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.

KOPO EA HO

QOTSA













Litlhaloso tsa CDCV857DGG

KAROLO EA KAROLO	CDCV857DGG
MOETSI	N/A
TLHALOSO	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	
TŠEBELISO EA VOLTAGE	2.3 V ~ 2.7 V
THAPA	PLL Clock Driver
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	48-TSSOP
SEHLOOHO	-
BOEMO - BOITSEBISO: PHATLALATSO	1:10
PACKAGING	Tube
PACKAGE / CASE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
PHATLALATSO	Clock
MABITSO A MANG	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
MOCHESO O SEBETSANG	0°C ~ 85°C
PALO EA MAETO	1
MOFUTA OA HO THABA	Surface Mount
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	2 (1 Year)
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
HO KENYA	Clock
HANGATA - MAX	200MHz
QALA / IKETSETSE	No/No
PHAPANG - HO KENYA: PUO	Yes/Yes
BASE PART NUMBER	CDCV857

Metsu e amanang

CDCV857DGG	Morekisi oa CDCV857DGG	Mofani oa CDCV857DGG
Theko ea CDCV857DGG	CDCV857DGG Litšoantšo	Setšoantšo sa CDCV857DGG
Datasheet ea PDF ea CDCV857DGG	CDCV857DGG Download Datasheet	Datasheet ea CDCV857DGG
CDCV857DGG Stock	Reka CDCV857DGG	Reka CDCV857DGG
CDCV857DGG	Mofani oa	Morekisi oa

Lihlahisoa tse amanang

 <p>CDCV857DGGRG4 Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FNG4 Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BGQLR Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGR Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN Bahlahisi: N/A Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>